

**JU MSSŠ GRAČANICA**

**Biohemija  
( TEORIJA )-I dio**

**3. RAZRED-FARMACUTSKI TEHNIČARI**

**Mr.ph.Grbić Ajna**

**Uvod u biohemiju i fiziologiju** –Biohemija je nauka koja istražuje i objasnjava hemijsku strukturu zive tvari i njene promjene na kojima pocivaju životne pojave i procesi. Postoji deskriptivna biohemija, dinamicka, fiziolska, molekulska... Fiziologija je nauka o funkcijama organizama i njegovih organskih sistema, organa, tkiva, celija. Ona opisuje i objasnjava procese svojstvene živim organizmima i funkcije koje omogućavaju preziviljavanje u mogućim uvjetima spoljne i unutarnjelesne sredine. Fiziologija se na više nacina može podijeliti na mnostvo užih oblasti.

Najčešća podjela je na opću, specijalnu, i sporednu fiziologiju. Opća fiziologija proučava one pojmove i procese koji su osnovi funkcioniranja vratne oblike čovjeka, bez obzira na stupanj složenosti tjelesne organizacije. Specijalna fiziologija bavi se fizioloskim osobinama pojedinih sirih i užih biosistemackih skupina. Dijeli se na fiziologiju biljaka, fiziologiju čovjeka, fiziologiju životinja. Unutar svake od ovih posebnih oblasti moguće je izdvojiti još uže cjeline: fiziologija algi, fiziologija cvjetnica ili fiziologija beskicmenjaka i fiziologija kicmenjaka. Uporedna fiziologija izučava sličnosti i razlike u funkcioniranju pojedinih tkiva, organa, organskih sistema i organizama u ukupnom životu svijetu prema posebnim kriterijama unutar fiziologije izdvajaju se: patofiziologija, paleofiziologija, evolucijska fiziologija. Fiziologija proučava: oblik gradnje strukturu živih bica.

**Bioelementi:** u sastav živih organizama ulazi ogroman broj elemenata koji je moguće naci u prirodi. Njihovoj kvantitativnoj zastupljenosti samo neki od njih zbog dominantne prisutnosti i znacaja funkcije zovu se bioelementi. Bioelementi se dijele na: makroelemente, mikroelemente i ultramikroelemente.

Makroelemente smatramo one cije koncentracija u organizmu iznosi 0,04 % ili više makroelementi su kiseonik uglenjak voda azot kalcij fosfor kalij sumpor hlor natrij magnezij. Mikroelemente čine manje od 0,04 biomase. Ubrajaju se zeljezo cink bakar jod, mangan, molibden i kobalt. Ultramikroelementi se javljaju u trgovinama. Životom organizmu mogu stići: arsen, ziva, olovo, zlato, radij. Od složenih organskih jedinjenja ulaze u sastav živog organizma. Najznačajni su i najčešći: ugljikohidrati (glukozidi) masti (lipidi) bjelancevine (proteini).

**Voda** - u živim organizmima predstavlja osnovnu i nezamenjivu komponentu organizama svih živih bica. Njen sadržaj se kreće oko 70 % a u nekim iznimnim slučajevima oko 98 % mase tijela. Sa starenjem organizma kolicina vode opada i svodi se na nivo oko 60 %. U tečnom stanju voda je izvrsni rastvarac za brojne neorganske i organske supstance. Elektroliti rastvoreni u vodi lako se ioniziraju jer molekuli vode imaju dipolni karakter. Dipolni karakter molekula vode potiče od asimetričnog rasporeda vodonikovih i kiseonikovih atoma u njima. Ugao između dva atoma vodonika u molekuli vode iznosi 105° pa se teziste pozitivnog i negativnog nabroja ne pokrivaju već obrazuju jedan pozitivni i jedan negativni pol. Vodu odlikuje i visko površinski napon. On potiče sto na površinu vode u tečnom stanju jace djeluje kohezije sile između njenih molekula nego adhezija između vode i zraka. Vodu odlikuje visok topotni kapacitet i moć provodjena toplotne. Specifična toplota neke supstance jednaka je kolicini toplotne koju treba dovesti jedinici mase (1 kg) da bi se njena temperatura podigla za jedan stepen. Voda ima i visoku temperaturu ispravljanja neke supstance jednaka je onoj kolicini toplotne koju treba dovesti jedinici njene mase da bi se ona isparila. Prema veličini rastvorenih cestica u vodi rastvor se dijele na: prave, koloidne, emulzije (suspenzije). Koloidna cestica na svojoj površini ima sloj apsorbovanih jona taj sloj za sebe veze 1 – 3 sloja jona stvarajući tako spoljni difuzioni omotac koloidne cestice. U takvom stanju koloidne cestice označavaju se kao micle.

**Fizicko – hemijski procesi i pojave u zivom sistemu :** Najznačajni biohemski – fizički proces u životu supstanci odvija se u hidrofilnim koloidnim sistemima koji ispoljavaju snažan afinitet prema vodi. U osnovu svih transportnih funkcija živog organizma leže pojave fizičkih kretanja: difuzije, osmoze i aktivnog transporta kroz membranu. Difuzija predstavlja fiziki proces kretanja molekula i jona od mesta veće ka mestu manje koncentracije. Proses je karakterističan za gasove i tečnosti. Difuzijom se usisavaju mnoge supstance iz crijevnog trakta. Vrši se razmjena gasova iz aveola u krvi i obratno. Osmoza je proces kretanja rastvarača ( vode ) kroz polupropusljivu celisku membranu. Rastvarac se kreće iz pravca manje ka pravcu veće koncentracije osmotskih aktivnih sadržaja, Osmoza dolazi do izrazaja samo ako su dvije tečnosti različite koncentracije razdvojene popupropusljivom membranom. Ulaskom tečnosti u zatvoren prostor veće koncentracije razvija se tlak koji nazivamo osmotskim potencijalom. Velicina tog tlaka ovisna je od broja cestica u rastvoru i brzine kretanja, temperature. Rastvori istog osmotskog tlaka nazivaju se izotonicim imaju iste koncentracije odnosno isti broj rastvorenih cestica materije. Aktivni transport za razliku od difuzionih i osmotskih kretanja pri prenosu zahtjeva utrosak energije. Naime većim molekulama pa čak i određenim jonima, pri transportu kroz celisku membranu neophodan je nosac. Nosaci se nalaze medjuprostorima živih celiskih membrana i najčešće su predstavljeni bjelancevinama. Pored difuzije, osmoze i aktivnog transporta membranu u citoplazmu mogu se prenesti i agregati molekula ili cijeli mikroorganizmi a ova pojava naziva se endocitoza. Prema prirodi njihovog unesenja razlikujemo pinocitozu i fagocitozu.

**Organske tvari i njihova funkcija u životu organizma:** U gradji svih organizama pored bioelemenata i vode učestvuju i složena organska jedinjenja. Oko 95 % svih organskih sastojaka živih biva učinak: ugljikohidrati ( glukidi ) masti ( lipidi ) i bjelancevine ( proteini )

**1. Ugljikohidrati** su najrasprostranjenije organske supstance u prirodi. U prirodi ih ima više nego svih ostalih organskih supstanci zajedno. U biljnem organizmu služe kao građivni materijal ili rezervna hrana supstanca ( skrob ). Pored ugljika u gradji ugljikohidrata učestvuje vodonik i kiseonik.

Prema složenosti dijele se na monosaharide oligosaharide polisaharide.

**a) monosaharidi** su jednostavni seceri koji se hidrolizom ne mogu razarati na prostije spojeve koji bi imali svojstvo ugljikohidrata. Dijele se na heksoze ( sa 6 C atoma ) pentoze ( sa 5 C atoma ) U heksoze spadaju: glukoza, fruktoza, galaktoza i manzoza, a u pentoze – riboza i dezoksiribozna. Glukoza : ( grožđani šećer ) najčešće se susreće u plodovima ( posebno u grožđu ) krvi i drugim biljnim i životinskim organizmima. Ulaz u sastav oligosaharida i polisaharida biljnog i životinskog porijekla : saharozi, skrobu, celulozu, glikogen.

Fruktoza: ( voćni secer ) najrasireniji je u medu i plodovima.

Galaktoza kod biljaka ulazi u sastav polisaharida galaktana, a kod životinja i krveta sastojak je mlijecnog sečera ( laktoze )

Manzoza: se uglavnom susreće kod biljaka kao monomer u molekulama složenih polisaharida ugljikohidrata. Pentoze su uglavnom sastojci složenih makromolekula nukleinskih kiselina odnosno nukleoproteida.

**b) Oligosaharidi:** spajanjem 2 – 10 molekula monosaharida uz izdvajanje odgovarajućeg broja molekula vode nastaju jedinjenja oligosaharida. U oligosaharidima monosaharidi su povezani glukozidnim vezama. Za organizam životinja i biljaka među njima najvažnija je skupina disaharida u kojima spadaju: maltoza, laktoza, celobioza i saharoza.

Maltoza je oligosaharid ( disaharid ) sачinjen iz dva ostatka alfa-glikopiranog međusobno povezanih preko prvog i cetvrlog C atoma. U prirodi nastaje kao međuprodot u razgradnji skroba od glukoze. Slatkog je okusa, kristalizira i reducira okside metala.

Laktoza je mlijecni secer sastoji se od beta – galaktoze i beta – glukoze. Ova dva sečera u laktozi vezana su na 1 i 4 C atomom. U prirodi se susreće u mlijeku, a enzimi kvasca se ne razlazu.

Saharoza ili tršćani secer izgradjuju monosaharidi alfa D glukoza i beta – D fruktoza. Javlja se kao vazan prehrambeni proizvod. Razlaze se na glukozu i fruktozu. U prirodi se javlja kod saharofilnih biljaka: secerna trska, serecna repa, crveni luk itd.

Celobioza je poluproizvod celuloze koji nastaje njenom razgradnjom, izgradena je od dvije ili više molekula beta – glukoze medjusobno povezani na 1 i 4 C atomom. Rastvorljivi u vodi i slatkog je okusa.

Trehaloza je disaharid sagradjen od dvije molekule alfa D – glukoze sa vezom na 1 C atom nalazi se u rizi, jecmu, gljivama, morskim algama, pekarskom kvascu i hemolimfi kukaca.

**c) Polisaharidi** su složena jedinjenja izgradnjena od većeg broja jedinjenja monosaharida.

Zastupljeni su u svim živim organizmima, bilo kao gradivna ili rezervna energetska materija. Kao gradivna komponenta celuloza ulazi u sastav stanicnih stijenki biljaka. Najzastupljeniji rezervni polisaharid kod biljaka je skrob, a kod životinja je glikogen. Od ostalih polisaharida, posebno su značajni interesantni hitini, pektini, heparini i agar. Skrob nastaje procesom fotosinteze u listovima biljaka odlake se razgradije od monosaharida i transportira do mjesta nakupljanja: sjemenke, gomolj, gradivne komponente skroba su amilozua i amilopektin.

Glikogen ili životinjski skrob takođe je gradjen od glukoze. Sintetizira se u životinjsko i ljudskom organizmu i deponira u jetri u kojoj cini i do 20 % mase te misicima gdje mu se sadržaj kreće do 4 %.

Celuloza je kao i skrob polisaharid biljnog porijekla sastavljen od mnostva molekula glukoze izgradjuje stanice membrane i sammim tim cini osnovnu mehaničku potporu biljnih organizama. Za neke životinje a posebno za prezivare cini bitan sastojak hrane.

Hitin je polisaharid životinjskog porijekla. Hitin cini osnovnu supstancu skeleta rakova i insekata primarno ima potpornu zastitnu ulogu.

Pektini su polisaharidi koji se susreću u plodovima jabuka, krusaka, dunja i drugih vrsta tvrdog voća po hemijskom sastavu pektin je polimer galakturonske kiseline.

Heparin je polisaharid izoliran iz jetre. Ima funkciju sprecavanja koagulacije. U svojoj strukturi ima glukozamin, glukorosku kiselinsku i 4-5 molekula sumporne kiseline.

Agar – agar je polisaharid morskih algi. Strukturno je izgradijen od D i L galaktoza vezanih 1, 3 glukoznim vezama. U vreloj vodi daje sol – stanje koloidnog rastvora koji pri hladnjenu prelazi u gel. Upotrebljava se kao podloga za uzgoj bakterija kulture tkiva te za elektroforetsko razdvajanje proteina.

**2. Masti ( lipidi )** su nerastvorljivi u vodi a rastvorljivi u organskim rastvaracima. Benzolu, hloroformu, acetonom, vrelom alkoholu. Prma strukturnoj organizaciji dijelimo ih na proste i složne. Poste masti ( lipidi ) su estri trihidroksilnog alkohola ( glicerola ) masnih kiselina ( oleinske palmitinske i stearinske ). Cvrste masti cine spoj glicerola sa zacacenom palmitinskom ili stearinskom kiselom za razliku od njih u sastav tehničkih masti ili ulja ulazi oleinska proste masti s vodom grade nestabilne ( nezasiceene ) emulzije. Zagrijavanjem masti u prisustvu luzina dolazi do saponifikacije cime se dobivaju jedinjenja sapuna ( koja su topica u vodi ) procesom saponifikacije masti se razgraduju na glicerol ili masne kiseline. Uvodjenjem u nezascicene masne kiseline vodonika ( procesom hidrogenizacije ) one prelaze u zasicene sa izmjenjenim mirisom i okusom. U industriji se razvio postupak pravljenja margarina i biljnog masla. Masti kao rezervnu organsku tvar karakterizira velika energetska vrijednost i u pocinju se trositi samo u nedostatku glukoze.

Voskovi ( ceridi ) za razliku od glicerida umjesto glicerola sadrži dugolancane jednovalentne alkohole. Medutim poznatijim supstancama ove skupine su: pcelinji vosak, spermacet i lanolin.

Sterini sa alkoholnom grupom dobivaju nasvatak - ol ( holester - ol, ergostero - ol ) osim holosterola poznati sterili su zucne kiseline i steorini hormoni.

Slozene masti ( lipidi ) u slozene masti ubrajamo fosfolipidi i glikolipidi. Izgradjene su od glicerola, masnih kiselina i fosforne kiseline ( lecitin ) od poznatih fosfolipida treba istaci lecitin, kefalin, plazmalogen i lizosfolipid. Fosfolipidi cine temeljnju komponentu zive membrane celije. Odvijanje normalnih zvih proresa u organizmu vezano je za specificne funkcije slozenih lipida. Fosfolipidi takodje ucestvuju u penneaoiliteru stanicne membrane posebno pri prenosu jona Na ( plus ) K u srcanom misicu. Lizofosfatidi izazivaju hemolizu ( razgradnju ) eritrocita. U zmijskom otrovu nalaze se fosforlipaza A zago cega nakon ujeda zmije dolazi do hemolize eritrocita. Glikolipidi – obuhvataju : Cerebrozide, gangliozide, sulfatide. Cerebrozide su prvi put izolirani iz mozga. Ganglizidi su izolirani iz gangliskih celija mozga ( sive mase ). Sulfatidi su jedinjenja slozenih lipida izolirana iz jetre bubrega a velikim sadrzajem obuhvacen je i mozak.

**Bjelancevine ( proteini )** predstavljaju osnovnu strukturu i funkcionalnu komponentu protoplasta svih zivih celija. Ne samo da upravljaju najbitnjim životnim aktivnostima nego cine čak 60-80% suhe tvari protoplazme. Zbog toga se opravdano smatra da je protoplast primarno proreinske prirode. Osnovna gradivna komponenta polimenih spojeva proteina su njihove osobene monomere - aminokiseline. Aminokiseljne su organske kiseline koje u svojoj molekuli sadrže najmanje jednu amino (-NH<sub>2</sub>) i jednu karoksilnu (-COOH) grupu. U ovisnosti od broja ovih grupa, dijete se na di-amino, di-karbonske aminokiseline. Aminokiseline su amfoterna jedinjenja (tj. ponašaju se i kao baze i kao kiseline). U gradi arninokiselina ulaze cetiri do pet elemenata (C, H, O, N S). Jedna od temeljnih osobenosti gupa je da one medusobno reagiraju i vezuju ove monomere i polipeptidni (proteinski) lanac. Veza ostvarena preko NH<sub>2</sub> i COOH tj. skupina izmedu dvije aminokiseline naziva se peptidna veza. Tip i bioloska svojstva bjelancevina odredeni su brojem, vrstom i redoslijedom aminokiselina. Kao amfotema jedinjenja, aminokiseline u reakcijama sa jakim bazarna i jakim kiselinama daju razlicite soli. U odredenim uvjetima aminokiseline reagiraju i sa alkoholima, pri cemu nastaju estri. Pored peptidne veze, aminokiseline mogu biti povezane medusobno preko sumpora tzv. disulfidnim mostovirna. Prema gradi, aminokiseline mozemo podijeliti na: monoaminomonokarbonske (neutralne), monoaminodikarbonske (kisele) i diaminomonokarbonske (luzinaste). Organizarni Covjeka i nekih Zivotinja u metabolizmu mogu sintetizirati odredene aminokiseline, dok druge mora unositi hranom. Aminokiseline se dijele na: nezamjenjive i zamjenjive aminokiseline. Nedostatak nezamjenljivih aminokiselina kod covjeka i zivotinja moze uzrokovati teska ostecenja organizma. Vaza osobina proteina je da sa vodom grade koloidne rastvore. Zbog svoje hidrofilnosti privlace vodu nakon oduzimanja vode proteini se taloze. Soli lakih metala (Na, K) taloze proteine povratno dok ih soli teskih metala taloze nepovratno. Podjela proteina najcesce je vezana za njihovu strukturu organizaciju: prosti proteini i slozeni (proteidi). Proste bjelancevine predstavljaju jedinjenja gradena od aminokiselina. Slozene bjelancevine (proteidi) cine jedinjenja koja pored proteinskog sadrže i neproteinske komponente. U proste proteine spadaju albumini, protamini, histoni, legumini, glutamini, glijadini. Slozeni proteini pored proteinskog dijela sadrže i prosteticku grupu. Prema prostetickoj grupi razlikujemo fosfoproteide glikoproteide kormoproteide, lipoproteide, nukleoproteide, metaloproteide. Esencijalne- nezamjenive unose se hranom. Nesesencijalne sintetiziraju u organizmu covjeka.

**Hormoni** su bioloski aktivne supstance koje se sintetizuju u zivom organizmu a izazivaju odgovarajuće promjene u drguim celijama i tkivima usmjeravajuci njihov rast i razvoj i druge zivotne procese. Hormoni prestavljaju fizioloski aktivne materije koje ne samo da imaju posticajne ucinke vec mogu biti i inhibitori odredjenih procesa i pojave. Sve hormone mozemo podijeliti na biljne i životinjske.

Biljni hormoni: Koordinacija usavršavanje procesa rasta i razvica u biljnim tkivima i organizma osigurana je supstancama koje su nazvane biljni hormoni ili fitohormoni. Njihova osnovna osobina je fizioloska aktivnost u izuzetno malim kolicinama a mjesto njihove sinteze i djelovanje su veoma razliciti. Za razliku od životinjskih biljni hormoni su manje specificki i imaju sirok spektar djelovanja. Biljni hormoni svrstavaju se u dvije glavne klase: stimulatori ( posticajni ) i inhibitori (

oni koji koce odredjene procese ). Biljni hormoni su posebno znacajni ne samo u nauci nego i u savremenoj poljoprivrednoj sumarskoj proizvodnji.

Zivotinjski hormoni ( zoohormoni ) su fizioloski aktivne materije – produkti zljezda sa unutrasnjim lucenjem ili nezeljenog porijekla. Oni putem krvi dospijevaju do svih celija po hemijskom sastavu zivotinjski hormoni mogu biti: steroidi, bjelancevine i polipeptidi, amini i male molekulske mase, nezasicene masne kiseline.

**Enzimi** su proteidi ili proteini sa katalitickom funkcijom. Osnovnu komponentu enzima ( apoenzim ) cine bjelancevine. Dok drugu komponentu ( koenzim ) izgradjuje neka prosteticka skupina koja moze biti prestavljenja i vitaminom. Enzimi su na bazi prirode podjeljeni u 6 grupa: oksidoreduktaze, transveraze, hidrolaze, liaze, izomeraze, ligaze. Apoenzym "prepoznaje" supstrat tj. vrsi "izbor" reakcionog partnera i njegovo aktiviranje, dok je koenzim zaduzen za tip hemijske reakcije ove dvije komponente cine cjelovitu strukturu enzima (holoenzym). Enzimi grupe oksidoreduktaze djeluju na CH-OH grupu. Grupu transferna karakterizira prijenos raznih hemijskih grupa. U hidrolaze spadaju enzimi koji kataliziraju sintezu i hidrolizu raznih hemijskih jedinjenja. Grupu liaza cine enzimi koji kataliziraju dekarboksilaciju, odnosno djeluju na C Veze. Izomeraze obuhvataju enzime koji kataliziraju pretvaranje organskih jedinjenja u odgovarajuce izomere. Ligaze ucestvuju u obrazovanju e-s veza: acetil-KoA-sinteaza ucestvuje u sintezi aktivne sircetne kiseline.

**Vitamini** su fizioloski aktivne supstance koje se u organizmu javljaju u veoma malim kolicinama, ali bez kojih nije moguce normalan rast i razvoj zivih bica najveci dio tih spojeva sintetiziraju m.o I biljke dok se neki od njih mogu sintetizirati u organizmima zivotinja. U organizmu vitamini se vezu za bjelancevine. Za razliku od biljaka veci nedostatci vitamina kod zivotinja izazivaju ratazlicite poremeceaje avitaminoza, a koje pri duzem trajanju mogu izazvati I smrt organizma. Vitamine mozemo podijeliti na : vitamine rastvorljive u masitma ( liposolubilni ) vitamini D, K, E I F vitamnine ne rastvorljive u vodi ( hidrosolubilni ) vitamini B1, B2, PP ILI B3, B12, C.

**Fiziologija biljaka** je biolska nauka koja proucava zivotne procese i funkcije biljnih organizama. Opstanak cjepljupnog biljnog svijeta na zemlji ovisi od organske produkcije biljaka. Jedino one sposobne su da kineticku energiju sunca pretvore u potencijalnu energiju organskih spojeva. Svijet biljaka obuhvata oko 95 % ukupne mase svih zivih bica na planeti zemlji. Fiziologija biljaka proucava zivotne procese koje se u biljakma odvijaju tokom njihovog zivota. Fiziologija biljaka moze se podijeliti u vise uzih naucnih područja i to su: Fiziologija izmjene materija, fiziologija razvica, fiziologija gibanja i kretanja.

Fiziologija izmjene materija proucava biohemski sastav biljnog organizma, nacin usvajanja i prometa vode primanje anogratskih supstanci. Fiziologija razvica istrazuje i objasnjava rast celija organa i organizma, razvoj biljnog organizma. Fiziologija gibanja i kretanja proucava gibanje organa pricvrsceni za podlogu pod uticajem vanjskih podrazaja i unutrasnjih funkcionalnih stanja jedinki.

**Voda i njen predmet u biljkama:** Stanje zasicanosti biljaka odrzava se usaglasenoscu procesa primanja i odvajanja vode, sto cini odgovarajuci vodni rezim ili promet vode u biljkama. Voda je osnovna i nezamjenjiva komponenta zivota svih organizama. Nejn fizioloski znacaj za biljni organizam posebno se ogleda u: Voda je osnovni konstituent protoplazme, Voda je osnovna tecna faza i medij u kome se odvijaju sve enzimske reakcije. Razne materije mogu stupiti u medusobnu hemijsku reakciju samo ako su rastvorene u vodi. Uzimanje rastvorenih materija moguce je samo iz vodene otopine. Provodenje marenja kroz biljku moguce je same ako su rastvorene u vodi. U procesu fotosinteze voda je donosilac (donor) elektrona i protona. Veliki broj metabolickih funkcija voda ostvaruje procesima usvajanja i odavanja (transpiracije). Opadanjem sadrzaja vode u bilnjom organizmu opada i zivotna Aktivnost.

**Metabolizam mineralnih materija:** Miheralnu hranu biljaka cine razni hemijski elementi i jedinjenja koji se usvajaju iz spoljnje sredine. Iz zraka biljka usvaja kiseonik uglien-dioksid te neznatan dio vode. Sve ostale hranljive materije usvajaju se u vidu fosfornih, kalijevih, azotnih i drugih jedinjenja iz zetmljista biljci za normalan rast i razvoj neophodno 10 biogenih elemenata (C, H, O, N, p, K, Ca, S, Mg i Fe), koji su označeni kao makroelementi. Kasnije je ustanovljeno da su pored ovih elemenata koje uzima u vecim kolicinama u procesima rasta i razvica neophodni i B, Cl, Cu, Mn, Mo i Zn, koje biljka koristi u manjim dozama. Ova grupa elemenata nazvana je mikrolementi. Usvajanje mineralnih materija putem korjena (manje preko lista) u jonskom obliku Vrsi se pasivnim i aktivnim putem. Pasivni put usvajanja odnosi se na kretanje mineralnih materija od veće koncentracije ka manjoj, pa se odvija bez utroska energije biljnog organizma. U tom procesu pasivnog usvajanja mineralnih tvari glavnu ulogu imaju difuzija i osmoza. Difuzija je proces slobodnog kretanja rastvorenih cestica kroz dodirni sloj dva rastvora različitih koncentracija. Ukoliko se radi o zivim sistemima celije ili je, rastvor u uvjetima ogranicenog prostora polupropusne membrane, pojava mjesanja tečnosti razlicitih koncentracija naziva se osmozom. Aktivno usvajanje jona, za razliku od pasivnog, proces je koji podrazumijeva utrosak energije.

**Ishrana biljaka:** Osim mineralnih biljke se ishranjuju i organskim materijama: ugljenim hidratima, mastima, bjelancvinama, koji skupa sa mineralima grade biljni organizam. U biljnom svijetu postoje dva osnovna nacina ili tipa snadbjevanja ( ishrane ) organskim tvarima: autotrofija ( samo hrjanje ) i heterotrofija ( ishrana gotovoim organskim supstancama) dok je miksotrofija ( oba glavna nacina ishrane ) relativno rijetka pojava.

Autotrofija ( grčki autos = sam, trofes = hrana ) karakteristично je za biljke koje samostalno sintetiziraju hranu i iskoristavaju je kao gradivne ili regulacijske supstanice u održavanju tjelesne organizacije i životnih funkcija.. Najznačajni oblik ovog tipa ishrane imaju zelene biljke. Od neorganskih materija iskoristavljaju energiju sunčevih zračenja stvaraju sve neophodne organske komponente za vlastiti opstanak. Osnova ovog oblika ishrane je fotosinteza u kojoj nastaju primarni organski produkti ugljinkohidrati.

Heterotrofija ( grč. Heteros = dugi, trofes = hrana ) biolska je pojava koja odlikuje one organizme kojima su za ishranu, održavanje tjelesne građe i funkcije neophodne gotovo organske supstance. To je jedini oblik organske ishrane svih gljiva i životinja ( uključujući i čovjeka ) ali se javlja i kod nekih bakterija, saprofitskih i parazitskih visečkih biljaka.

Miksotrofija ( eng, miks = miješati, grč. trofes = hrana ) veoma je rijetka pojava a uocena je kod autotrofnih i heterotrofnih biljaka. Takav tip ishrane nadjen je kod mesozernih biljaka. Ovakve biljke uz autotrofiju kao dopunski izvor hrane uzimaju insekte ili druge sitne životinje.

**Pigmenti za fotosintezu** savrmeno bogastvo i raznovrsnog živog svijeta u prvom redu pocivaju na pojavu autotrofnih organizama, odnosno pojavi pigmenta fotosintete – hlorofila. Ovaj pigment prisutan je kod svih fotosintetskih organizama osim kod nekih bakterija koji sadrže posebni bakteriohlorofil. Po svojoj građi i funkciji floroplasti predstavljaju prave male laboratorije u kojima je zelenom bojom hlorofila sakriven cijeli niz pigmentnih sustava. Hlorofil A medju njima se narucito ističe : Hloofil A,B,C i D bakteriohlorofil i bakterioviridin. Kod biljaka vise organizacije glavnu masu hlorovila čine hlorofil A i hlorofil B dok osobenosti kombinacija ostalih pigmenta zavise od sistematske pripadnosti biljnih vrsta. Hlorofil A jest jedini aktivni pigment koji je sposoban da kvant sunčeve svjetlosti direktno uključi u proces sinteze organske materije dok se svi ostali pigmenti javljaju kao kolektori kvanta svjetlosti prebacuju ga hlorofilu A proširujući tako raspon odvijanja kvanta svjetlosti.

Proces anabolizma - biohemski proces tokom kojih se od prostijih supstanci vrši sinteza složenih sastojaka ćelijske građe i ćelijskih produkata, obuhvaceni su zajednickim nazivom anabolizam ili asimilacija.

**Fotosinteza** je posebno značajan proces posto prestavlja najvažniji put proizvodnje organske materije od neograničenih sirovina. Fotosintezom se energija sunceve svjetlosti pretvara u hemijsku energiju novonastalih organskih spojeva. Fotosintetski proces se odigrava u celijama zelenih biljaka, tj. u njihovim hloroplastima. Hlorofil apsorbuje svjetlosnu energiju sunčevih zraka što uzrokuje određene primjene u njegovim molekulama i dovodi ih u aktivno stanje. Sam hlorofil, međutim ne može iskoristiti niti dugo zadržati istečeni visak energije. Energetskim viskom aktiviranih molekula hlorofila neposredno se pokreću dva paralelna procesa: razlaganje vode, stvaranje energijom bogatom jedinjenja = ATP. Ovi procesi teku isključivo na sunčevom svjetlu i zato su označeni kao svjetla etapa fotosinteze.

Razlaganja vode na račun energije aktiviranog hlorofila naziva se fotosinteza.  $2H_2O \rightarrow 4H + O_2$  Kiseonik nastao fotolizom vode odlazi u atmosferu: atomi vodonika su hemijski i vrlo aktivni i brzo se vezuju za izvjesne supstanice – prihvatiće vodonika, tvoreći s njima prolično nestabilno jedinjene. Energetski visak pobudnih molekula hlorofila prelazi na određene prenosnike koji kroz stupnjevitu reakciju predaju energiju za obrazovanje ATP od ADP i fosfata. Proces fotosinteze može se prikazati hemijskom jednacinom ona međutim pravilno ukazuje na jednu veoma vaznu činjenicu: cijelokupni ugljenik u organskim produktima fotosinteze potiče od atmosferskog ugljeničnog dioksida. Posto je fotosinteza najvažniji put stvaranja organske materije to znači da ugljenik u organskih spojeva svih živih sistema potiče od CO<sub>2</sub> iz vazduha. Svjetli proces fotosinteze se izravno pokreće energijom aktiviranog hlorofila, a odvija se na membranama diskova unutar hloroplasta. U stromi hloroplasta tečetana etapa fotosinteze – sinteza glikoze, gdje potrebnu energiju daje ATP, pa nije nužno prisustvo svjetlosti. Za sintezu glikoze naophodan je još jedan proizvod svjetlog procesa – atomi vodika nastali fotosintezom vode.

**Hemosinteza** je zajednicko ime za sve nacine proizvodnje organskih tvari od neograničenih sirovina, u kojima se neiskoristava svjetlosna energija. Kao izvor energije za organske sinteze pri hemosintezi služi proces oksidacije izvjesnih neograničenih supstanci. Hemosintetski organizmi su neke bakterije koje nemaju hlorofil i sposobne su da izradjuju organske spojeve bez prisustva svjetlosti. Azotne bakterije npr. igraju ključnu ulogu u ekonomiji prirode one od amoniaka azotne kiseline stvaraju azotna jedinjenja pristupacna za ishranu biljaka.

**Proces katabolizma** - Biohemski procesi razgradnje složenih sastojaka živog sistema nazivaju se zajednickim imenom katabolizma (ili disimilacija). Katabolitickim procesima se oslobadja energija.

**Uticaj spoljasnjih faktora na fotosintezu :** Intenzitet fotosinteze i njena produktivnost zavise od velikog broja unutrasnjih i spoljasnjih faktora: koncentracije hlorofila, asimilacione povrsine, aktivnosti enzima, sadržaja vode, prisustva CO<sub>2</sub> i O<sub>2</sub>, intenziteta svjetlosti, temperature, te mineralne ishrane. Među spoljasnjim faktorima fotosinteze poseban značaj imaju svjetlost, koncentracija CO<sub>2</sub> i O<sub>2</sub>, kao i voda i mineralne materije. Intenzitet fotosintetičkih reakcija određuje onaj faktor koji je u datom trenutku najbliži svom fiziološkom minimumu. Ukoliko pri povoljnijim uvjetima nedostaje voda ili neki mineralni element, proces fotosinteze će biti ogranicen kolicinom nedostajuće supstance.

**Disanje** ili respiracija najvažniji je vid katabolizma koji se označava i kao bioloska oksidacija, jer teče uz aktivno učešće slobodnog kiseonika. Disanje je karakteristično za biljke i životinje koje udisu atmosferski kisik njih nazivamo aerobni organizmi a njihov katabolizam je aerobni katabolizam. Disanje kao bioloska oksidacija ili aerobni katabolizam ima mnogo sile značenje: to je kompleksan proces oslobadanja energije za različite životne radnje ciju osnovu čine enzimske biohemski reakcije u celiji. Disanje daje energiju za formiranje molekula ATP. To se ostvaruje nizovima enzimskih reakcija medju kojima centralni položaj zauzima niz reakcija razlaganja glikoze. Bioloska oksidacija odvija se u četiri glavne etape svaku etapu čine više stupnjevitih biohemskih reakcija a citav se proces oze predstavlja jednacinom.



Razlaganje glikoze na vodu i CO<sub>2</sub> je proces koji se može podijeliti na dvije osnovne faze. U prvoj fazi glikoza se raspada na dvije molekule grožđane kiseline pri čemu nastaju još dvije molekule

ATP- i nekoliko vodonikovih atoma. U narednoj etapi grožđana kiselina oksidira i daje spoj sa dva atoma ugljika  $\text{CO}_2$  i vodonik.

Disanje je proces suprotan fotosintezi. Fotosinteza odigrava se samo u celijama koji sadrže hlorofil odvija se samo u prisustvu svjetlosti povecava masu zivog sistema asimulacijom  $\text{CO}_2$  i  $\text{H}_2$ .

Disanje odigrava se u svim celijama koji sadrže hlorofil, odvija se stalno na svjetlosti i u tami smanjuje masu zivog sistema uslijed gubitka  $\text{CO}_2$  i  $\text{H}_2\text{O}$ .

**Anaerobno disanje biljaka:** Kao polazni materijal u procesu disanja, polisaharidi mogu se koristiti tek nakon prethodne razgradnje na prostije secere. Tako se skrob u tkivima za nagomilavanje ("magaciniranje" energetskih rezervi) najprije razlaze do prostih secera u prisustvu vode i enzima amilaze. U drugim tkivima, gdje se skrob nalazi samo privremeno; njegova hidroliza odvija se pomocu enzima fosforilaze. Toplotna energija koja se oslobada u razgradnji skroba putem fosforilacije ostaje vezana u fosfat-estarskoj vezi glukoza-1-fosfata. Da bi se glukoza-1-fosfat mogao ukljuciti u glikolizu, mora se prethodno pomocu poseboog enzima (fosfo-glukomutaze) prevesti u glukoza 6-fosfat. Glikoliza se odvija u citoplazmi, pri cemu se glukoza razlaze do dvije molekule pirogrodane kiseline. Proces glikolize obuhvata 4 etape:

- aktivacija heksoza sa 2 molekule ATP-a, - prevodenje molekula heksoze u 2 molekula trioze, - dehidriranje gliceraldehid-3-fosfata i njegovo povezivanje sa neorganskim fosforom,
- stvaranje pirogrodane kiseline. Nastala pirogrodana kiselina u anaerobnim uvjetima, pri fermentaciji podvrgava se alkoholnom ili mljecnom vrenju. U mladim tkivima biljaka glukoza se pretezno razgradije u procesu glikolize. Sa starenjem tkiva postepeno se povecava razgradnja glukoze putem njene direktne oksidacije.

**Varenje** ili fermentacija predstavlja drugi u zivotnom svijetu znatno rijedi osnovni oblik katabolizma - anaerobni katabolizam. Varenje je karakteristikno za celije nekih organizama koji mogu zivjeti u bezvazdusnoj sredini pa se zato nazivaju anaerobni organizmi. Najpoznatiji tip varenja je alkoholno vrenje kojim se glikoza razlaze na alkohol i ugljicni dioksid kao krajnje proizvodi. Alkoholno vrenje izazivaju gljivice iz grupe kvasca, one imaju vaznu ulogu u proizvodnji alkoholnog pica. Tokom fermentacije se glikoza razlaze nepotpuno ( samo do alkohola ) a sva stvorena energija potice iz procsa glikoze.

**Fiziologija rasta i razvica biljnih organa:** Na proces rasta i razvica djeluje citav splet unutrasnjih i vanjskih faktora. Od unutrasnjih – najznačajni su biljni hormoni (fitohormoni) i vitamini, a od vanjskih svjetlost, temperatura, vlaglost i voda te mineralne tvari. Intenzitet i kvalitet svjetlosti su medju presudnim ciniocima rastenja i razvica. Biljke koje se razvijaju bez svjetlosti su bez pigmenta i sa naglasenom tendencijom izduzenog rasta. Bez svjetlosti biljka nema izvorne energije za odrzavanje osnovnih zivotnih funkcija. Temperatura je veoma bitan faktor rasta i razvica biljnog organizma. Cvjetanje, vanjski i debljinski rast i druge fiziološke pojave su povezani s dredjenim djelovanjima temperature. Na proces rasta i razvica poseban znacaj i uticaj imaju endogeni (unutrasnji cinioci medju kojima su naznacajni fitohormoni).

**Biljni hormoni Fitohormoni:** Za razliku od zivotinjskih biljni hormoni su manje specifični i imaju mogućnost uticanja na odvijanje većeg broja različitih procesa. Fitohormoni imaju i modifikatorsko djelovanje posto kontroliraju i brzinu procesa. Fitohormoni se svrstavaju u dvije klase: stimulatori ( podsticajni ) i inhibitori ( oni koji koče odredjene procese ). U stimulatoru spadaju auksini, giberelini i citokinini a u inhibitore etilen i apscisinska kiselina. Inhibitori imaju znacajnu ulogu u uspostavljanju harmoničnog odnosa s stimulatorima u regulaciji normalnih tokova zivotnih procesa.

**Fiziologija cvjetanja, fotoperiodizam:** Cvjet biljaka predstavlja metamorfozirani izdanak u kome su pojedini cvjetni dijelovi ustvari probrazeni listovi. U procesu cvjetanja najznačajni su hormoni, svjetlost i temperatura. Pod fotoperiodizmom podrazumjevaju se sve strukture i fiziološke reakcije izazvane ritmikom promjene duzine dnevnog osvjetljenja koje imaju za posljedicu prelazak iz

vegetativne u generativnu fazu razvica. Osnovni bioloski znacaj fotoperiodizma je u prilagodjavanju onogeneze uvjetima spoljasne sredine. Osnovni kriteriji fotoperiodizma su najveca i najmanja duzina dana. Prema reakciji na duzinu dana razlikujemo tri katrgoje: biljke dugog dana, biljke kratkog dana i dnevno neutralne biljke. Biljke kratkog ili dugog dana ne moraju neprekidno biti izlozene svjetlosti da bi cvjetale, biljke trebaju primiti odrejeni broj osvjetljenja. Ova pojava prima potrebne kolicine svjetlosti i poznata je kao fotoperiodska indukcija. U listovima i ostalim dijelovima pod uticajem svjetlosti dolazi do sinteze odredjenih hemijskih jedinjenja ( hormona ) koji pokrecu i kontroliraju proces cvjetanja. Podsticaj u listu kreće se prema vrsnim pupovima gdje dolazi do obrazovanja cvijeta. Prenosenje grancice biljke kratkog dana ( kalemljenjem ) na biljku dugog dana takodje izaziva cvjetanje, takodje vazi i obrnuto ako je podloga biljka kratkog dana a grancica od biljke dugog dana . Pa na osnovu toga zaključujemo da do cvjetanja izaziva isti hormon. Dormancija ( mirovanje biljke ) je pojava u kojima dolazi do zaustavljenih zapocetih procesa celijskih dioba i diferencijacije..

**Fiziologija sjemena:** Sjeme se razvija iz smenenog zametka nakon oplodnje. Oblik i velicina su odredjeni genetski, u njemu se nalaze minimalne relativne kolicine vode da bi se sprjecilo kvarenje. Glavni sadrzaj sjemena su rezervne materije: ugljeni hidrati, proteini, masti, nukleinske kiseline, vitamini, enzimi, te razne mineralne materije. Sjeme nekih biljaka mogu klijati tek nakon odgovarajuceg procesa stratifikacije ( lat stratificatio = tretiranj ) tj. stupnjevito izlaganje niskim temperaturama. Za klijanje sjemena neophodna je odredjena kolicina svjetlosti, a kod nekih svjetlost usporava klijanje. Prva faza sjemena je hidratacija ili bubrezenje. Usvajanjem vode dolazi do inhibicije ili vracanja celijskih sadrzaja na normalni nivo. Vodu najbrze upijaju makromolekuli proteina i polimeri ugljenih hidrata koji sarze hidrofilne grupe. Da bi proklijalo sjeme treba da sadrzi preko 30 % vode.

**Fiziologija ploda:** Nakon oplodnje sjemeni zametak se diferencira u sjeme dok tkivo plodnice daje plod. Hormonskim putem embrion stimulira razvoj sjemenih zametaka i ploda. Sposobnost cvijeta tj tucka da primi polen moze biti ogranicena samo na nekoliko sati do vise nedela. U staklenicima zbog slabog strujanja na tucak ne dospije dovoljna kolicina polena pa je posljedica toga obrazovanje ploda sa manjim brojem sjemenki koje su sitnije. Ali takodje postoji vjstucke oplodnja koja se postize prskanjem cvijeta pod uticajm auksina. Pojava formiranja ploda bez sjemenki naziva se partenokarpija. Kod ostecenih plodova dolazi do brzeg sazrijevanja sto je posljedica izlucivanja etilena. Sazrijevanje ploda prate pojave razlicitih transformacija razgradnje odredjenih supstanci i promjene boje tvrdoruce i ukusa. Proces sazrijevanja pracen je pojacanim disanjem koje je označeno kao specificno klimaktericno disanje.

**Pokreti kod biljaka:** U biljnom svijetu mogu se razlikovati slobodna lokomotorna kretanja i pokreti organa – organomotorni pokreti. U zavisnosti od prirode nadrazaja razlikujemo fototaksije, hemotaksije, termotaksije a na osnovu smijera lokomotorne reakcije sve one dijele se na pozitivne negativne i poprecne ( transferzalne ). Pokreti pojedinih biljnih organa mogu biti inducirani i autonomni. Inducirani su zasnovani uticajima razlicitih spoljasnjih cinilaca a autonomne pokrete kontroliraju unutrasnji mehanizmi. Pokreti biljaka i njenih organa nazivaju se nastije. Njihov smijer određuje fiziolsko stanje organa odnosno gradja tkiva koja nastijski reagira. Termonastije su pokreti izazvani promjenom temperature. Djelovanjem visih temperatura unutrasnja strana baze laticice brze raste i dovodi do otvaranja cvijeta.

**Uvod u fiziologiju životinja i čovjeka:** Celija je osnovna jedinica zivota osnovni- živi sistem. u fiziolskom smislu. Pojedinačne funkcije organa i takvih grupa ukljucene su u karakternicne cjeline posebne bioloske namjene koje se označavaju kao: funkcionalni sistemi. grada i posebni lokomotorni organi i organele omogucavaju kretanje cijelog organizma, tjelesnih regiona, organa ili ceijskih struktura. Svi oblici kretanja predstavljaju jednu od temeljnih zivotnih aktivnosti koje kao i za svaki rad neophodna pogonska energija. Ta energija se dobija djelovanjem fukcionalnog sistema ishrane ( probave ili varenja hrane ). Da bi mogli iskoristiti energiju koja je zarobljena u hrani

heterotrofni organizmima neophodan je kiseonik. Unesenjem zraka s kiseonikom u tijelo obuhvata funkcionalni sistem disanja. Istovremeno organi za disanje izdvajaju i izbacuju iz tijela CO<sub>2</sub> i druge stetne gasove. Energetske izvore koje iz hrane izdvaja sistem probave i O<sub>2</sub> koji se doprema funkcijom disanja neophodno je sto brze i potpunije raznijeti po citavom tijelu. Taj dio obavlja funkcionalni sistem tjelesnih tecnosti i njihove cirkulacije. Iskoristavanje prispjelih sirovina odvija se u procesima metabolizma a neupotrebljive i stetne tvari iz organizma odstranjuje sistem organa za izlucivanje. Odredjeni dio materije i energije trosi se na odrzavanje zivotnih struktura i njihovih zivotnih aktivnosti, rast i razvoj. Dok tijelo obavlja rad kojim se odrzavaju organizacija i funkcija celije i tkiva se trose ali se i stalno obnavljaju zahvaljujući sposobnosti razmnozavanja celija i njihovih struktura. Ziva bica sposobna su da reproduciraju tj. da stvaraju potpuno nova sebi slična stvorenja, dijom vlastitog tijela ili spajanjem spolnih celija. Ta funkcija povezana je u sistem razmnozavanja. Aktivnosti svih ovih sistema uskladjuju i objedinjuju funkcionalni sistemi informiranja i integracije organizama koji obuhvataju funkcije kulnih nervnih i endokrinih organa. Autoregulacija ispoljava se u sposobnost samopodesavanja i odrzavanje homeostaze tj. Dinamickog usaglasavanja normalnih ili ponosljivih uvjeta unutarnjelesne sredine za obnavljanje najbitnijih zivotnih funkcija. Neotklonjivi tezi poremećaj bilo kojeg dijela ovog sistema uzrokuje smrt. Cjelokupni život svakog organizma obilježen je neprekidnim procesom prilagodjavanja (adaptacije). Adaptacija na nivou organizma označava se kao fiziološka adaptacija dok su historijski procesi prilagodjavanja grupa populacija vrsta itd, poznati kao evolucijska adaptacija.

**Receptori** ( lat. Recipere = primiti ) specijalizirane u celijske strukture, celije, tkiva i organa koji imaju izrazenu sposobnost primanja odgovarajućih informacija o okolinskim i unutar tjelesnim stanjima organizma. Kod visecelijskih organizama sposobnost primanja je karakteristična za kulne i nervne celije. Provodni sistem omogućava da se prijemna obavjest u organizmu preradi u impuls i prenese do celijskih struktura celija i tkiva – efektora koji će na celiju djelovati. U tom putu su uključeni nervni i hemijski ( hormonski ) putevi regulacije cjelovitosti organizma. Efektori su izvrsioci reakcija orgaizma na primljena obavejstenja o uvjetima životne i unutarnjelesne sredine. Nervni sistem primarno kontrolira brze tjelesne aktivnosti: miskine kontrakcije, brze promjene unutarnjelesnih organa i intezitet lucenja nekih hormona. Fotoreceptori su kulne celije u stanju nadrazenosti dolaze pod uticajem energije svjetlosnog zracenja elektromagnetskih valova. Ako su u procesu prijema adekvatnih drazi pored njih uključeni i dodatni optički aparati takav kulni aparat se označava kao oko. Osjetni ( fotoreceptorski ) dio oka je mrežnjaca - unutrasnji sloj ocne jabucice u kome se nalaze specijalne celije cula vida. To su posebno podešene nervne celije koje se označavaju kao stapici i cepici. Najuže centralno polje mrežnjace je udubljen i sadrži samo cuepice i naziva se zuta mrlja. Nekoliko mm dalje od nje na mjestu gdje vlakna ocnog živca ulaze u oko nalazi se slijepa mrlja i ona uopšte nema fotoreceptora.

Kada svjetlost kroz roznjacu socivo i staklasto tijelo dospije na fotoreceptore ovi pigmenti se mijenjaju i razlazu na sastavne komponente. Tada nastaje nadrazaj koji se u obliku bioelektrične struje putem ocnog nerva prenosi u odgovarajući mozdani centar za obradu prispjelih podataka. Tada stapici reaguju na svjetlost slabijeg intenziteta a cepici na jace osvjetljenje. Vid nastaje stimulacijom nervnih celija mrežnjace koja u mozak salju podatke o intenzitetu boji i drugim svojstvima primljenih iz svjetlosnih razi. Ove informacije mozak cita sređuje tumaci i vidi kao detaljnije slike u vidnom polju.

Hemoreceptori sula okusa kod čovjeka i sisara se nalaze u kulnim krvaticama različite velicine koje su raspoređene po određenim djelovima jezika i nosa dok su receptori cula mirisa u nosnoj supljini. Čovjek prepoznače ceti osnovna kvaliteta hemijske drazi : slatko kiselo i gorko, ljuto i slano. UKUSNE KRVATICE su raspoređene tako da je vrhu jezka osjetljiv na slatko i slano bocne strane na kiselo a baza na gorko. Hemoreceptori cula mirisa kod čovjeka se nalaze u sluzokozi gornjeg dijela nosne duplje i nosne pregrade. Taj dio sluzokoze je deblji od ostalog tamnозute boje. Kada se zrakom kroz nos ili zdrijelo dospiju na vlastnu nosnu sluzokozu cestice isparljivih mirisnih materija rastvaraju se i nadražuju specifične receptore koji prijemne informacije prosljeđuju u odgovarajući mozdani centar. Mehanoreceptori su sekundarne celije i slobodni nervni završetci u kojima

nadrazaj izaziva mehanicka energija spolnjeg ili unutrasnjeg porijekla. Organ cula sluha kod covjeka kao i kod ostalih sisara je uho.

Nervni sistem ima ulogu obrade i analize primjenjenih obavjesti izbora adekvatnih odgovora i njihovog prosjedjivanja do efektora. Funkcionalana jedinica zivcanog sistema je celija ili neuron. Sastoji se od zvjezdastog tijela s jedrom i nervnim nastavcima. Nervni nastavci su drvoliko razgranati dendriti i duzi neurit koji se na kraju takodje grana. Dendriti prenose impulse ka tijelu neurona a aksoni od tijela ka dendritu susjednog neurona ili efektora. Spoj susjednih nervnih celija ostvaruje se funkcionalnom vezom dendrita jedne sa neuritom druge i to preko sinapse ili spojnica.. Periferni nervi su sastavljeni od aksona koji se pruzaju citavoom njihovom duzinom. Mozdanski zivci cine snopovi kratkih aksona a u osjecajnim nervima tijela neurona udruzuju se u specijalne cvorice – ganglike. Nervni sistem se dijeli na periferni i centralni. Centralni nervni sistem (CNS) cine mozak i kicmena mozdina a Periferni nervni sistem (PNS) su svi zivci koji izlaze iz mozga i kicmene mozdine.

### **Centralni nervni sistem covjeka**

Kicmena mozdina ( medulla spinalis ) gradjena je od sive i bijele mase. Producena mozdina ( medulla oblongata ) dio mozga koji ga povezuje sa kicmenom mozdinom. Ovaj dio mozga ucestvuje u odrzavanju ravnoteze tijela i sadrzi centre za kihanje, kasljanje, zvakanje lučenje pljuvacke i gutanje.

Srednji mozak ( mesencephalon ) je mali sredisnji dio CNS koji ima posebnu ulogu kao centar za regulaciju refleksnih motornih aktivnosti u odrzavanju poloza tijela. Mali mozak ( cerebellum ) dio zadnjeg mozga. Međumozak ( diencephalon ) je ispod srednjeg mozga. Prednji ( veliki ) mozak ( telencephalon ) najslozeniji je kod sisara i njegova relativna velicina gradja i funkcija siroko variraju i unutar pojedinih klasa kicmenjaka. U njemu se nalaze i centri osjetljivosti voljnih i pokretackih aktivnosti i interperetacijski centri cija funkcionalnost najbitnije utice na sposobnost ucenja i pamcenja.

### **Endokrilni sistem**

Hormoni su bioloski aktivne supstance, veoma heterogene hemijske prirode - bjelancevine i njihovi derivati, aminokiseline, steroidi i sl. Izlucuju ih samostalne zljezdane celije ili njihove tkivne i registrirane organske tvorevine – zlijedza s unutrasnjim lucenjam ili endokrilne zlijedze. Hormoni mogu biti kratkog ili dugotrajnog djelovanja. Hemijska kontrola i regulacija cjelovitosti ljudskog organizma ostvaruje se putem hormona. Bjelancevine aminokiseline steroide izlucuju samostalne zljezdanane celije zlijedze s unutrasnjim lucenjem ili endokrilne zlijedze. Za razliku od egzokrilnih koje svoje produkte izlucuju preko posebnih odvodnih kanala endokrilne zlijedze nemaju posebne odvode i svoje izluevine unoše direktno u krvotok i limfu. Hormoni koji djeluju u neposrednoj blizini zovu se lokalni hormoni dok drugi izlucuju u vancelijsku tecnost i djeluju na udaljena tkiva i organe . Kada kolicina hormona u krvi dostigne svoju odredjenu razinu lucenje prestaje do odredjenog vremena. Ukoliko se izluci premalo hormona njegovi fiziolski ucinci nisu dovoljni pa mehanizam povratne veze podstice lucenje povecanih kolicina hormona. Ovi procesi samopodesavanja osnova su opceg sistema odrzavanja homeosteaze tj. integriteta organizma.

Endokrilne zlijedze su : hipofiza, paratireoidea, stitnjaca, nadbubrezn zlijedza, gusteraca, jajnik. Najuocljivija opsta svojstva hormona su lucenje i aktivnost u veoma malim kolicinama, najcesce djelovanje van mjeseta sinteze, specificno djelovanje na odredjene procese u odredjenim tkivima organima ili cijelom organizmu. Hipofiza je centralna zlijedza endokrilnog sistema i njegov najznačajni objedinjujuci ciljac sa nervnim sistemom odrzavanja individualnog integriteta. Pored veze sa vegetativnim dijelom nervnog sistema ona je neposredno vezana i za CNS. putem nervnih vlakana koja ulaze u medjumozak tj hipotalamus. Krvotok hipofize je povezan s krvnim sudovima hipotalamusa. Prekomjerno lucenje hormona rasta izaziva dzinovski rast, a u zrelom dobu – akromeganiju. Kod tih osoba naglo se pocevavaju male kosti udova lobanje i donjih vilica, nos postaje veci i prsti zadebljavaju a i stopala i ruke takodje prekomjerno rastu. Štitasta ili štitna zlijedza luči nekoliko hormona, od kojih su najpoznatiji toksin i nekoliko njemu sličnih jodiranih hormona.

Toksin postice i sintezu proteina i neposredno utice na rast organizma. Jod ulazi u sastav hormona stitne zlijede u nedostatku joda tkivo stitne zlijezde se uveca sto izaziva gusavost.